

Gr 2 Storybook



Molefe

Published by: The UCL Centre for Educational Leadership, University College London & The Centre for the Study of Resilience, University of Pretoria.

This publication can be copied, translated, or adapted when necessary steps have been taken to acknowledge all relevant sources.

Authors: Koi Koi Primary School, Grade 2A, 2022:

Oratile Allie, Mahlatse Boyisa, Andile Dlamini, Kgantsho Gae, Molebogeng Kgae, Olebogeng Kgautle, Resegofetse Madukuta, Amogelang Majola, Boikanyo Masete, Boitshwarelo Mboma, Rethabile Moamoge, Katlego Modikoane, Amogelang Modikoane, Loeto Modikwane, Tlotlo Zwanga Molokwane, Tebagano Motlhatlhedi, Phomolo Nyathi, Tshwarelo Nyathi, Onkarabile Simelonga, Lebogang Tlhakanye, Tlhonolofatso Lesope, Onkarabile Mabote.

School: Koi Koi Primary School
Principal: Jeremiah Noah
Teacher: Tshepiso Ramafoko
CRC: Kamogelo Matlhoko
Fieldworker: Lerato Ramathape

Illustrators:

Cover: Loeto Modikwane
Page 1: Boitshwanelo Mboma
Page 2: Tlhotlo Molokwane
Page 3: Amogelang Majola
Page 4: Oratile Allie
Page 5: Resegofatse Madukuta
Page 6: Katlego Modikoane
Page 7: Amogelang Modikwane

Font within booklet: Grade 1 font by Edu-Aid

Translating and Language editing: Gaoretelelwe Benjamin Phuti

Websites and links were correct at the time of publication.
For further information about the project, please visit <http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

Acknowledgements

The following partners have played a valuable role in the co-creation of this storybook:

The North West Province Department of Education, Ngaka Modiri Molema District, South Africa.
The Department of Basic Education, Directorate: Rural Education, South Africa.
London South Bank University, United Kingdom.
The Economic & Social Research Council (ESRC) (ES/T005149/1), United Kingdom (funder).



Go na le mosimane yo
o bidiwang Molefe mo
motseng wa Koi-Koi.



3

Molefe o ne a le
botlhale e bile a rata
leruo.

4



O ne a ntsha dikgomo
mo sakeng a bo a di
sala morago a tshotse
buka ka letsogo.



E ne ya re Molefe a
ntse a disitse dikgomo
a dutse mo tlase ga
setlhare a buisa buka,
a emisa tlhogo a
fitlhela di se yo.



Molefe o ne a boela
gae a nagana gore di
boetse sakeng mme a
fitlhela di sa felela.



O ne a palama pitse a
ya go di batla go
fitlhelela a di bona.



Molefe o ne a
itumetse ka gonne
a di bone.

The contents of this booklet can be copied, translated or adapted as long as the relevant sources have been acknowledged properly.

Molefe

Authors:

Koi-Koi Primary School, Gr 2A, 2022, North-West Province, South Africa

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

